

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKI NAČELNIK



Broj: 01- ___ /09
Vareš, _____ 2009. godine

Na osnovu čl. 13. st. 1. tačka c) i st. 3. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH", br. 22/06), čl. 36. i 37. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 49/06) i čl. 22. st. 1. tačka 2. Statuta Općine Vareš, broj: 01-25/09 od 29.01. 2009. godine, Općinsko vijeće Vareš, na ___ sjednici održanoj dana _____ 2009. godine, d o n o s i

ODLUKU

o općinskim administrativnim taksama

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Za spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge predmete i radnje kod općinskih službi za upravu Općine Vareš (u daljem tekstu: Općina) i drugih pravnih lica kojima je povjereno rješavanje u upravnim stvarima u određenim pravima i obavezama, plaćaju se općinske administrativne takse (u daljem tekstu: takse), ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Član 2.

Spisi i radnje za koje se plaća taksa i visina takse utvrđeni su Tarifom općinskih administrativnih taksi (u daljem tekstu: Tarifa), koja je sastavni dio ove odluke.

Taksa se ne može naplatiti ako nije propisana Tarifom.

Član 3.

Takse predviđene ovom odlukom plaćaju se putem taksenih marki u općinskom Centru za pružanje usluga građanima, a do njegovog otvaranja gotovinskom uplatom u općinskoj blagajni i prihod su općinskog budžeta.

Izuzetno od prethodnog stava, taksa u iznosu većem od 10,00 KM plaća se uplatom na žiro-račun Općine Vareš.

Član 4.

Obveznik takse je lice po čijem zahtjevu se pokreće postupak, odnosno obavlja radnja propisana ovom odlukom.

Ako za istu taksu postoje dva ili više obveznika njihova obaveza je solidarna.

Član 5.

Obaveza plaćanja takse nastaje:

1. za podnesak kada se predaje, a za podnesak predat na zapisnik kada je zapisnik sastavljen;
2. za rješenja i druge isprave u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo izdavanje;
3. za pravne radnje podnošenjem zahtjeva za njihovo vršenje.

Član 6.

Taksa se plaća u trenutku nastanka taksene obaveze, ako ovom odlukom nije drugačije propisano.

Član 7.

Ako je Tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za obračunavanje takse uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena procjenom organa koji vodi postupak.

Član 8.

Kada se zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju uslova za obavljanje registrovane djelatnosti privrednog društva odnosi na više djelatnosti, taksa se plaća prema onoj djelatnosti za koju je utvrđen najviši iznos.

Član 9.

Kada se isprava za koju se plaća taksa, po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki sljedeći primjerak plaća se taksa kao za prepis i ovjeru prepisa.

Taksa iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.

Član 10.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa plaćena, mora se naznačiti da je taksa plaćena, u kom iznosu i po kom tarifnom broju.

Član 11.

Podnesci i drugi spisi za koje taksa nije plaćena ili je nedovoljno plaćena ne smiju se primiti neposredno od stranke, izuzev podnesaka oslobođenih od plaćanja takse.

Ako stranka poštom podnese podnesak za koji taksa nije plaćena ili je nedovoljno plaćena, organ nadležan za odlučivanje po podnesku pozvat će obveznika takse opomenom da u roku od osam dana od dana prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Ukoliko stranka ne plati taksu po opomeni, nadležni organ će provesti i okončati postupak po podnesku iz prethodnog stava, ali rješenje ili drugi akt ne može biti uručeno stranci prije nego što plati redovnu taksu i taksu za opomenu.

Član 12.

Spisi i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježu plaćanju takse.

II. OSLOBADANJE OD PLAĆANJA TAKSE

Član 13.

Od plaćanja takse oslobođeni su:

1. državni organi i javne ustanove čiji je osnivač Općina;
2. mjesne zajednice s područja općine Vareš, izuzev u slučajevima kada organizuju neku profitabilnu manifestaciju;
3. humanitarne i dobrotvorne organizacije;
4. građani za akt o zasnivanju radnog odnosa i za spise i radnje u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom prava iz radnog odnosa, vojne obaveze i civilne zaštite;
5. građani koji se privremeno nalaze van radnog odnosa u postupku za dobivanje materijalnog osiguranja i drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju;
6. organizacije i savezi osnovani za zaštitu lica sa fizičkim ili psihičkim nedostacima i poremećajima, za spise i radnje u vezi sa vršenjem te djelatnosti;
7. dobitnici ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalidi, članovi porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca, članovi uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja i nezaposleni demobilizirani branioци;
8. ratni vojni invalidi, demobilizirani branioци, članovi porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca, djeca ratnog vojnog invalida i djeca demobiliziranog branioca u postupku pribavljanja dokumentacije u cilju stipendiranja i pomoći u školovanju;
9. neratni invalidi sa procentom invalidnosti iznad 60%;
10. građani slabog imovnog stanja.

Pojmovi iz tački 7. i 8. prethodnog stava: "dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja", "ratni vojni invalid", "član porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca", "član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja", "demobilizirani branilac" i "dijete ratnog vojnog invalida" upotrijebljeni su u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Sl. novine ZE-DO kantona", br. 6/06 i 9/07).

U postupku ostvarivanja prava po ovoj odluci, branioци i članovi njihovih porodica svoj status dokazuju rješenjem nadležnog organa uprave o priznavanju statusa dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, člana porodice šehida, poginulog, umrlog ili nestalog branioca i člana uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, odnosno uvjerenjem nadležnog organa, a neratni invalidi svoj status dokazuju rješenjem odnosno uvjerenjem nadležnog organa.

Građaninom slabog imovnog stanja u smislu tačke 10. ovog člana smatra se lice koje je u Centru za socijalni rad evidentirano kao lice u stanju socijalne potrebe.

Član 14.

Kada je postupak pokrenut od strane više lica od kojih su neka oslobođena plaćanja takse, taksu u tom postupku plaća samo ona stranka koja nije oslobođena plaćanja takse.

Član 15.

Od plaćanja takse oslobođeni su sljedeći spisi i radnje:

1. u postupku za povrat nepravilno naplaćenih taksi;
2. u postupku za upis u knjigu državljana;
3. prijave i upisi u matične knjige;
4. u postupku za ispravke grešaka u rješenjima, drugim ispravama i evidencijama;

5. u postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog, penzionog i invalidskog osiguranja, te socijalne i dječije zaštite;
6. u postupku za ostvarivanje prava boraca i ratnih vojnih invalida i rješavanje statusa izbjeglica i raseljenih lica;
7. zahtjevi upućeni organima za predstavke i pritužbe;
8. u postupku za utvrđivanje radnog i penzionog staža;
9. u postupku u vezi sa zaštitom spomenika kulture;
10. u postupku za sahranu umrlih lica;
11. u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa;
12. u postupku stavljanja pod starateljstvo maloljetne djece i punoljetnih lica lišenih poslovne sposobnosti.

Član 16.

U ispravama koje su oslobođene plaćanja takse mora se naznačiti u kom cilju se izdaju i na osnovu kog propisa su oslobođene plaćanja takse.

III. PRINUDNA NAPLATA, POVRAT TAKSE I NADZOR NAPLATE

Član 17.

Prinudna naplata takse vrši se po propisima o prinudnoj naplati poreza građana, odnosno po propisima o prinudnoj naplati poreza od pravnih lica.

Član 18.

Lice koje je platilo taksu koju nije bilo dužno platiti ili je taksu platilo u iznosu većem od propisanog, kao i lice koje je platilo taksu a radnja za koju je taksa plaćena iz bilo kojih razloga nije izvršena, ima pravo na povrat takse.

Postupak za povrat takse pokreće se po zahtjevu stranke.

Rješenje o povratu takse donosi organ kojem je taksa plaćena.

Povrat takse vrši se na teret prihoda općinskog budžeta.

Član 19.

Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od jedne godine računajući od dana kada je taksu trebalo platiti, a pravo na povrat takse zastarijeva za jednu godinu od dana kada je taksa plaćena.

Član 20.

Nadzor nad primjenom ove odluke vrši općinska Služba za privredu i finansije.

Unutrašnju kontrolu primjene ove odluke vrši svaka općinska služba za upravu u obavljanju svojih djelatnosti.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o općinskim administrativnim taksama, broj: 01-15/99 od 03.02. 1999. godine i 01-186/09 od 04.08. 2009. godine.

Član 22.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Informativnom biltenu Općine Vareš".

**PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA**

Josip Malbašić